


# ŠIBENSKI list

ŠIBENIK  
srijeda,  
30. ožujka 1955.  
Izlazi tjedno  
God. IV. Broj 136  
Cijena 10 dinara

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA ZA GRAD I KOTAR ŠIBENIK



U prisustvu rukovodilaca grada i kotara Šibenik, drug Vicko Krstulović kumuje brodu »Šibenik«

Sjednica NO-a gradske općine

## Šibenska komuna započela radom

Ukazom Sabora NR Hrvatske spojena su područja Gradske općine Šibenik, općine Šibenik-vanjski i Zlarin u jedinstveno područje, u jedan zajednički Narodni odbor gradske općine Šibenik. Prva sjednica tog odbora održana je 25. o. mj. u prostorijama Mjesnog sindikalnog vijeća.

Prije nego što se pristupilo rješavanju zadataka koji proizlaze iz dnevnog reda, drug Petar Rončević, predsjednik NO-a gradske općine u glavnom je crtao iznio razloge, zbog kojih je Sabor donio odluku o spajanju tih teritorija, odnosno o stvaranju tog jedinstvenog Narodnog odbora.

On je, između ostalog, rekao, da je ta odluka prvi korak u

### SAVJETOVANJE OMLADINE U TIJESNOM

Preko 60 drugova i drugarica, koji su zainteresirani za odgoj omladine, prisustvovalo je savjetovanju koje je prošlih dana održano u Tijesnom. Na savjetovanju su razmotrena pitanja koja su važna za rad omladinske organizacije.

Prisutni su bili upoznati sa stanjem u pojedinoj osnovnoj organizaciji i tom prilikom je ustanovljeno, da još ima organizacionih slabosti kao i slabe aktivnosti omladine u ostalim društvenim organizacijama. Diskusija je bila živa i korisna. Na osnovu onoga što su diskutirali rekli, može se zaključiti, da za pojedine slabosti u omladinskim organizacijama nisu jedino privremena omladinska rukovodstva. Političke organizacije u pojedinih mjestima nisu vodile dovoljnu brigu o radu omladine, a isto tako nije bilo razumijevanja ni kod samih roditelja.

Na savjetovanju donijeti su zaključci sa kojima će biti poznate osnovne organizacije Narodne omladine i ostali zainteresirani faktori i mjestima. U duhu zaključaka, a iz pomoć prosvjetnih radnika, političkih i društvenih organizacija, radić će se na okupljanju i odgoju mladih ljudi.

Prisutni su izrazili želju, da se slična savjetovanja organiziraju u svim mjestima na području općine Tijesno.

stvaranju budućih komuna na području našeg kotara, zapravo da ta odluka udara temelj najvažnijoj komuni na tom području, tj. šibenskoj komuni.

Nakon što je upoznao odbornike sa sadašnjim stanjem privrede na području NO-a gradske općine i mogućnosti njenog razvoja u budućnosti, drug Rončević je rekao da će se tim spajanjem uspostaviti ravnoteža u ekonomskom i kulturnom razvoju sela i grada, koja je dosada nedostajala i koja je predstavljala jednu od najvećih teškoća u oženom razvitku naše zemlje. Ekonomske snage grada — rekao je on — stajat će od sada na raspolaganju i potrebama seoskog pučanstva, a s druge strane u okviru svog proširenog područja grad će imati mogućnosti da razvija i unapređuje i one privredne djelatnosti, čiji se izvori nalaze na seoskom području, a koje su od prvenstvene važnosti za život i razvoj grada.

Predsjednik NO-a gradske općine je, između ostalog, istakao, da se uspješna rad i pravilno djelovanje Narodnog odbora može očekivati jedino ako odbornici budu aktivni i u koliko budu održavali dodir sa svojim biračima. U radu odbora mora da dođe do punog izražaja volja istvoralacka inicijativa radnih masa. To će se postići u koliko narodni odbornici, a i Narodni odbor u cjelini bude održavao kontakt sa narodom i ako narod što neposrednije uzme učešća u rješavanju konkretnih pitanja.

### BIRAČI U JEZERIMA RASPRAVLJAJU O ZAJEDNICI KOMUNA

Nedavno je u prostorijama čitaonice u Jezerima održan zbor birača, kome je prisustvovalo preko stotinu mještana. Oni su s interesom pratili izlaganje predstavnika NO-a o zdravstvenom osiguranju, zajednici komuna i lokalnim radovima. Birači su mnogo raspravljali o dobrovoljnim radovima u mjestu, ali nisu donijeli neki konkretni zaključci.

Na zboru je odlučeno, da se dadu na korištenje dva otočića, a prihvodi od toga će se upotrebiti za elektrifikaciju mjesta.

D. M.

Drug Petar Rončević je na kraju istakao potrebu što većeg aktiviziranja zborova birača, s tim da se na njima pretresaju sva ona pitanja koja zadiru u život naših radnih ljudi. Zaključak, koje donose zborovi birača, treba da su izraz njihove prave volje i stvarnih potreba. On je iz to podvukao značenje i ulogu savjeta građana i odborničkih komisija, kojima Narodni odbor kao i sami odbornici trebaju da poklopu punu pažnju u njihovom djelovanju.

U diskusiji, koja je uslijedila nakon izlaganja predsjednika druga Rončevića, pojedini odbornici su isticali značenje stvaranja šibenske komune, a govorili su i o mjerama koje bi trebalo poduzeti za normalno djelovanje Narodnog odbora gradske općine.

### RASPRAVLJA

#### SE O ODGOJU OMLADINE

20. o. mj. održano je općinsko savjetovanje u Rogoznici na kojem je prisustvovalo oko 50 predstavnika svih političkih, društvenih i zadružnih organizacija. Savjetovanju su prisustvovali i svi prosvjetni radnici s područja općine.

Na tom savjetovanju raspravljalo se o radu i odgoju Narodne omladine, kao i o elektrifikaciji tog područja, te o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju poljoprivrednika.

Nakon svestrane diskusije o pitanju rada Narodne omladine ustanovilo se da još uvijek nisu sredena organizaciona pitanja, tako da još i danas imade van omladinske organizacije 192 omladinca i omladinke, dok u 8 omladinskih organizacija imade ukupno 268 članova.

Nakon održanih godišnjih konferencija u organizacijama Narodne omladine rad je počeo bivati bolji. Pojedine omladinske organizacije više su zainteresirane za rad a naročito u pitanju kulturno-prosvjetne djelatnosti. U vezi s tim u organizaciji Žeževu popravljeno je radio-aparat, u Rogoznici su nabavljeni instrumenti za tamburaški zbor, u Jarebinjaku također se vrše pripreme za popratak radio aparata a Podorljak će nabaviti novi radio aparat.

## Konferencija SK sa područja Gradske općine Za bolji politički rad na području naše komune Izabrana dva rejonska komiteta SK

U dvorani Mjesnog sindikalnog vijeća održana je prošlih dana konferencija Saveza komunista sa područja NO-a gradske općine, kojoj su, pored 129 delegata, prisustvovali i članovi Kotarskog komiteta SK i brojni gosti.

Konferenciju je otvorio drug Petar Skarica, sekretar Kotarskog komiteta, koji je istakao ulogu i značenje same konferencije za daljnji rad organizacije Saveza komunista na području Narodnog odbora gradske općine.

Drug Ante Baljkas podnio je referat o narednim zadacima, a zatim su izabrana dva rejonska komiteta od po 25 članova.

U referatu o narednim zadacima drug Ante Baljkas je, između ostalog, objasnio i razloge, koji su uvjetovali da se na području šibenske komune stvore rejonski komiteti. On je istakao da će ta mjera imati svog punog odraza na većem aktiviziranju Građanskog odbora Socijalističkog saveza, a s tim i osnovnih organizacija SSRN na svakodnevnom rješavanju zadataka, koji stoje pred tim savezom i da se s punim pravom može očekivati da će Socijalistički savez u našem gradu i na pripojenom području postati još više nego do sada zaista općinarni parlament. Preko njega će radnička klasa i radni ljudi našeg grada i okolice svojim aktivnim učešćem i dalje još više doprinosti izgradnji socijalizma i socijalističke demokracije.

Uloga novoosnovanih rejonskih komiteta — rekao je drug Baljkas — treba da bude usmjerena na poduzimanju svih mogućih mjera u pravcu ideološko-političke izgradnje članova SK, da podigne njihov ideološko-politički nivo, kako bi komunisti do kraja bili nosioci i osnovno revolucionarno jezgro svih institucija našeg demokratskog upravljanja u borbi za socijalističke principe, razvitak socijalističke demokracije i daljnje izgradnje socijalističkih društvenih odnosa.

U referatu je, osim toga, iznijeto kako se zamišlja podjela na rejdone.

Prvi rejon sačinjavale bi osnovne organizacije Saveza komunista Baldekin, Plišac, Škopinač, Šubičevac, Varoš I., Mandalina, Zablac, Donje Polje, Dubrava, Biranj, Gornje Danilo, Perković,

Vrpolje, Jadrtovac, Vrsno, Borama drug Ante Baljkas je, između ostalog, objasnio i razloge, koji su uvjetovali da se na području šibenske komune stvore rejonski komiteti. On je istakao da će ta mjera imati svog punog odraza na većem aktiviziranju Građanskog odbora Socijalističkog saveza, a s tim i osnovnih organizacija SSRN na svakodnevnom rješavanju zadataka, koji stoje pred tim savezom i da se s punim pravom može očekivati da će Socijalistički savez u našem gradu i na pripojenom području postati još više nego do sada zaista općinarni parlament. Preko njega će radnička klasa i radni ljudi našeg grada i okolice svojim aktivnim učešćem i dalje još više doprinosti izgradnji socijalizma i socijalističke demokracije.

U sastav II. rejdona ušle bi osnovne organizacije SK Crnica, Dolac, Grada, Varoš II., Grad, Gorica, Obala, Zlarin, Kaprije, Prvić Sepurina, Prvić Luka, Zirje, Zaton, Raslina, Srma, Birači, Lepenica, Grebaštica, Krapanj, Slivno, željeznička stanica Perković, Bolnica, Drveni kombinat, Električno poduzeće, Pila, »Izgradnja«, »Rad«, Pomorsko građevno, Autopoduzeće »Dane Rončević«, Luka i skladište, »Šipad«, željeznička stanica Šibenik, Tvornica lakih metala »Boris Kidrič«, brodogradilište »Velimir Škorpić«, i građevno poduzeće »I. Lavčević«, s ukupno 1.480 članova Saveza komunista.

U sastav II. rejdona ušle bi osnovne organizacije SK Crnica, Dolac, Grada, Varoš II., Grad, Gorica, Obala, Zlarin, Kaprije, Prvić Sepurina, Prvić Luka, Zirje, Zaton, Raslina, Srma, Birači,

### OPĆINSKA KONFERENCIJA NOH-e U VODICAMA

U Vodicama je 27. o. mj. održana općinska konferencija NOH-e kojoj je prisustvovalo 55 delegata.

Na konferenciji je podniet izvještaj o radu organizacije i općinskog komiteta u prošlog godini. Iznijeti su uspjesi i slabosti u radu organizacije Narodne omladine. U diskusiji je, između ostalog, rečeno da je općinski komitet mogao pružiti više pomoći osnovnim organizacijama. Članovi NOH-e žele da ispolje svoju aktivnost, ali ujedno očekuju i pomoć rukovodilaca — istakli su diskutanti u svom izlaganju.

Na kraju je izabran novi općinski komitet NOH-e Vodiće, koji će povesti organizaciju da sprovede u život one zadatke, koje je postavila općinska konferencija.

## Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stanovništva na našem kotaru

Na inicijativu Savjeta za socijalnu politiku i narodno zdravlje kotara Šibenik, izvršena je propagandna akcija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje stanovništva na području kotara, tj. onog dijela naših poljoprivrednika koji nisu zdravstveno osigurani. Dosadašnji rezultati ove akcije, koja je sprovedena u svim našim selima preko zborova birača, su više nego povoljni, jer se naišlo na veliku podršku naroda sa željom da se što prije priđe stvaranju zdravstvenog fonda. Ta želja je razumljiva i opravdana, jer je jedan dobar broj naših neosiguranih poljoprivrednika, bio izložen velikim troškovima oko liječenja po raznim bolnicama, a što je još gore, pojedinci su se ustručavali odlaziti u bolnicu, iz bojazni da ne će moći platiti bolnoopskrbne troškove, radi čega su se izlagali i smrtnim slučajevima. Bilo je i

takovih, koji su zbog materijalnih teškoća dolazili u bolnice kada je bilo već kasno pružanje svake liječničke intervencije, kao i onih koji su i prije vremena napuštali bolničko liječenje, što je svakako imalo negativnih posljedica.

Savjet za socijalnu politiku i narodno zdravlje kotara Šibenik uzeo je u razmatranje tu situaciju, koja je jedan od ozbiljnih problema na području zdravstvene politike u našim selima, gdje veći broj stanovnika nije obuhvaćen zdravstvenim osiguranjem. Ovim putem se rješavaju i dva najteža problema u bolničkom liječenju, a to su: Prvo, da se zajedničkom društvenom brigom rasterete pojedinci od velikih bolničkih troškova, i drugo, da se na taj način omogući bolničko liječenje i onima licima, koja su baš iz materijalnih razloga odustavljena od toga izlažući se težim


posljedicama, pa često i smrtnim slučajevima. Jer, ako uplata u zdravstveni fond godišnje iznosi od 1 do 5 hiljada Din po domaćinstvu, onda to može platiti i najsiromašnija obitelj, ali ako bolnički troškovi dosegnu 50 pa i 100 hiljada dinara, onda je to teže pitanje i za jedno bogatije poljoprivredno domaćinstvo, jer mu u više slučajeva premašuje njegov godišnji dohodak.

Prema tome solucija o stvaranju zdravstvenog fonda za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica, među kojima su uglavnom poljoprivrednici, je opravdana i nužna.

Kada smo već na toj ideji, onda je potrebno istaći i neke elemente, od kojih Savjet namjerava početi ka toj organizaciji, kako bi šira javnost o tome bila konkretnije upoznata i ta akcija prihvaćena od strane zainteresiranih li-

(Nastavak na 2. strani)





Porinuće u more trampera »Šibenik« u brodogradilištu »3. maj« na Rijeci

## Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stanovništva na našem kotaru

(Nastavak sa 1. strane)

ca. Prema jednoj analizi kretanja bolno-opkrbnih troškova na području kotara i grada Šibenika za 1954. godinu, plaćen je iznos od oko 30 milijuna dinara i to samo za ona lica koja nisu osigurana po propisima o socijalnom osiguranju. Od toga iznosa palo je na teret Narodnog odbora kotara Šibenik 19 milijuna, dok ostalih 11 milijuna dinara otpada na teret neosiguranih lica, koji je iznos naplaćen ili je naplata u toku. Pretpostavlja se, da će se taj iznos u 1955. povećati za najmanje 50% u odnosu na 1954. godinu, obzirom na poskupljenje bolničkih dnevnica i povećanje posjetilaca radi šire mogućnosti bolničkog liječenja. Dakle, taj iznos bi se povećao u 1955. godini na oko 45.000.000 di-

nara. Taj iznos bi po mišljenju Savjeta trebao isplatiti NOK-a Šibenik, zatim neosigurana lica, a jednim doprinosom trebale bi učestvovati i poljoprivredne zadruge za svoje članstvo. Imajući u vidu sve okolnosti, Savjet je mišljenja, da bi taj teret bio pravilno raspodijeljen na slijedeći način: Prvo, svako domaćinstvo bi po svom neosiguranom članu uplatilo godišnje od 5 do 600 dinara zdravstveni fond, koji bi se osnovao pri odjelu za socijalno staranje i narodno zdravlje NOK-a Šibenik, a koji iznos bi se kretao oko 12 milijuna dinara. Ostala 33 milijuna pretežno bi platio NOK-a Šibenik, a manjim dijelom poljoprivredne zadruge. Taj iznos bi se odnosio samo na troškove bolničkog liječenja, dok bi ostale troškove, kao prijevoz do bolnice i natrag kao i prethodni ambulanti pregled za upućivanje u bolnicu, snosili bolesnici. Radi toga Savjet namjerava poći sa dvjema alternativama i to: Prva bi bila samo za bolničke troškove oko liječenja bez troškova prijevoza i prethodnog liječničkog pregleda s uplatom od 5 do 600 dinara po jednom članu domaćinstva godišnje. Druga alternativa bi bila, da se cjelokupni troškovi oko bolničkog liječenja uzmu u zdravstvenu zaštitu na teret zdravstvenog fonda s uplatom od 6 do 700 dinara po jednom članu domaćinstva godišnje. Po mišljenju Savjeta druga alternativa bi bila prihvatljivija, obzirom da često nastaju ogromni troškovi oko prijevoza, a naročito u hitnim slučajevima, ili pak a-

ko je bolesniku potrebno liječenje u nekim specijalnim bolnicama u unutrašnjosti, gdje se bolesnici također izlažu velikim troškovima.

Uplata doprinosa u zdravstveni fond vršila bi se unaprijed za cijelu godinu preko poljoprivredne zadruge, a za potvrdu o uplati i članstvu zdravstvenog fonda, Savjet za socijalno staranje i narodno zdravlje NOK-a Šibenik bi izdao »Zdravstvenu knjižicu«. Na taj način bi organizacija bolničke zaštite išla preko poljoprivrednih zadruga, kako u pitanju uplate u zdravstveni fond, tako i u izdavanju bolesničkih listova.

Dakle, svakome je uočljivo, da je situacija zdravstvene zaštite vrlo problematična, i da o njoj treba da razmisli svaki naš čovjek, a pogotovo zdravstveni radnici i oni ljudi koji su najviše pozvani da u tome voče brigu. To je problem spašavanja života ljudi, a koji se može riješiti jedino zajedničkom udruženom akcijom i brigom društva, a nikako pojedinačno.

Ivan Babić

### NAROD SONKOVIČA POPRAVLJA SEOSKE PUTOVE

Put kroz selo Sonkovića je dotrajavao i postao gotovo neprohodan, ne samo za prijevozna sredstva, već i za pješake. Takovo stanje neodloživo je zahtijevalo hitno rješenje. I zbilja, uz pomoć seoskog odbora i odbora SSRN započelo se popravkom i proširenjem puta koji je dug 2 km. Na tim radovima je od 1. o. mj. do danas utrošeno oko 480 ljudskih i 22 školskih dnevnica. Interesantno je, da su svi vlasnici zemlje izuzev jednog dozvolili da se od njihovih parcela, bilo dvorišta ili vrtova oduzme koliko je trebalo za proširenje puta. U tom se mogu naročito istaći: Dragović Dobro, Skočić Mile, Matić Kaja, Matić Marko pok. Ante i drugi, koji su svojom rukom prvi rušili svoje zidove i čupali stabla koja su smetala za slobodan prijelaz. Taj rad se pretvorio u pravo narodno veselje i slogu ljudi, koji su zbilja shvatili svoju ulogu na uljepšavanju i uređenju svog sela.

K. Skočić

### Dr. PASINI ODRŽAO PREDAVANJE U VODICAMA

U nedjelju 27. o. mj. u Vodiciama je dr. Pasini održao veoma uspješno predavanje »Važnost cijepjenja u borbi protiv tuberkuloze«. Ovo predavanje je posjetilo oko 350 mještana.

### ISPRAVAK

U prošlom broju lista objavljena je zahvala povodom smrti Ante Matijevića, a umjesto tvornici »Plastika« treba da stoji tvornici »Planika«.

## Osnovan Savez klubova naprednih zadrugara

Nedavno je u dvorani MSV održana osnivačka skupština Saveza klubova naprednih zadrugara za kotar Šibenik, kojoj je prisustvovalo 27 delegata klubova naprednih zadrugara sa našeg kotara.

O važnosti i ulozi klubova naprednih zadrugara govorio je

### PIREDBA OMLADINE U BRATIŠKOVcima

U posljednje vrijeme omladina u Bratiškovcima je postigla dobre rezultate na srednju svoje organizacije. Sredem je spisak, podijeljene su članske knjižice, a povećan je i broj članova. Osim toga, omladinci pokazuju aktivnost i na kulturnom polju. Tako su u subotu održali priredbu u zadrugnom domu kojoj je prisustvovalo mnoštvo mještana. Omladina u Bratiškovcima pokazala je velik interes za takovu vrstu aktivnosti i redovito je u vježbavala program uz pomoć učiteljice Zilovec Ivke i Dobrota Siniše.

Nisu zaboravljene ni radne akcije. Omladina je u nekoliko navrata dobrovoljno radila na popravku seoskih puteva.

Vitimir Gradiška, predsjednik Zadružnog saveza. Nakon diskusije izabran je upravni odbor Saveza klubova od devet članova na čelu sa predsjednikom Gradiška Vitomir i tajnikom Benat Dujom. Za predsjednicu sekcije žena zadrugarki izabrana je Radin Vojna.

Odlučeno je, između ostalog, da se na predstojećim skupštinama poljoprivrednih zadruga razmotri mogućnosti osnivanja klubova naprednih zadrugara. Na kraju je izvršen izbor delegata za skupštinu Glavnog saveza klubova naprednih zadrugara koja će se uskoro održati u Zagrebu.

Pred novoosnovanim Savezom postavljaju se obimni i važni zadaci, a jedan od najznačajnijih je svakako pružanje sistematske i konkretne pomoći klubovima na terenu, kojima će ona biti potrebna naročito u početku njihova djelovanja.

Stvaranje naprednih poljoprivrednih gospodarstava odnosno napredne poljoprivredne proizvodnje, što je u stvari glavni cilj klubova naprednih zadrugara, zahtijeva da se osnivanju tih klubova i njihovom radu poskloni puna pažnja.

## Održana skupština društva ekonomista

U subotu je u prostorijama Mjesnog sindikalnog vijeća održana III. redovna godišnja skupština podružnice društva ekono-

### RODITELJI BI SE MORALI VIŠE INTERESIRATI ZA UČENJE SVOJE DJECE

Kako je polugodišnji uspjeh u osmogodišnjoj školi Vodice bio dosta slab, prišlo se cjelokupnoj analizi. Održane su sjednice razrednih vijeća, na kojima su prisustvovali prvi put roditelji. Na ovim sjednicama se posebno govorilo u uspjehu i vladanju učenika. Roditelji su bili iznenađeni kad su vidjeli onako loš uspjeh. Školski savjet je o ovom problemu raspravljao. Zaključeno je da se održi masovni roditeljski sastanak, na kojem će se skrenuti pažnja roditeljima da više povedu računa o uspjehu svoje djece.

U nekoliko odjeljenja provedena je i anketa kod učenika. Veći broj djece odgovorio je da oni mogu učiti, ali ne uče jer više vole igrati. Jedan dio odgovorio je da ne mogu učiti, jer su previše zaposleni u kući i polju. Najmanji broj učenika je odgovorio da oni uče, ali da ne mogu savladati gradivo. Zašto oni prvi ne uče da uče, roditelji su u polju, a djeca ostanu kući sama, i rade što ih je volja. Roditelji kad dođu kući ne interesiraju se što je dijete radilo preko dana, da li je izvršio školski zadatak.

Nastavnici su mišljenja, kao i roditelji članovi školskog savjeta i razrednih vijeća, da je najveći razlog neuspjehu što su roditelji nezainteresirani za uspjeh svoje djece.

M.

### IZBOLI SE NOŽEM

U nedjelju su u Krapnju u tučnjavi, u kojoj je učestvovalo više lica, teže povrijeđeni od uboda nožem Ivo Curović pok. Vice i Vice Bačelić. Do incidenta je došlo uslijed svađe, koja već duže vremena traje, a zbog diobe kuće koji predmet je već više puta bio raspravljan na Kotarskom sudu u Šibeniku. U spomenutoj svađi bili su umiješani i njihovi ukućani. Obojica povrijeđenih upućeni su istog dana u šibensku bolnicu, gdje su zadržani na liječenju. Ivo Curović dobio je nekoliko težih ozljeda po licu i nekoliko uboda nožem po glavi, a Vice Bačelić povrijeđen je nožem po vratu. Organi vlasti vode izvide.

# 7 dana

**Predsjednik Republike Josip Broz Tito** primio je na Brionima izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza g. Vajlkova, koji je tražio da bude primljen, i zadržao se s njim u dužem razgovoru.

**Na sjednici Saveznog izvršnog vijeća imenovani su članovi Savezne komisije za nuklearnu energiju.** Predsjednik komisije je Aleksandar Ranković, potpredsjednik Svetovar Vukmanović i akademik Pavle Savić.

**Puštena je u pogon hidrocentrala Jablanica.** Svečanosti je prisustvovao predsjednik Savezne narodne skupštine Moša Pijade, predsjednik Narodne skupštine Bosne i Hercegovine Đuro Pucar i drugi. Predsjednik Izvršnog vijeća Avdo Humo predao je radnicima, inženjerima i tehničarima 100 odlikovanja, koja im je dodijelio predsjednik Republike, odajući im priznanje za njihov trud i zalaganje na izgradnji tog velikog i značajnog objekta.

**Velik broj organizacija Narodne omladine u našoj Republici** priprema se za svečanu proslavu 1. travnja — Dana omladinskih radnih brigada. U nekoliko gradova, kotarskih i općinskih centara pripremaju se akademije, predavanja i smotre brigada koje su ranijih godina učestvovala u izgradnji zemlje.

**U željezni Sisak priprema se ispitivanje primjene poludomaćeg koks, mješavine američkog i kalcanjskog uglja.** Prva količina ovog koks od 2.000 tona već je stigla u Sisak. U koliko se pokazuje da je poludomaći koks bolji od uvoznog, tada bi se u Sisaku imala graditi kokšara.

**Između Jugoslavije i Rumunjske potpisani su trgovinski i platni sporazumi s važnošću do 31. ožujka 1956. godine.** Razmjena robe — kako je predviđeno trgovinskim sporazumom — kretat će se u visini od nešto preko 6 milijuna dolara u oba pravca.

**Prema izjavi predstavnika Državnog sekretarijata za vanjske poslove, pregovori između dviju delegacija vođeni su u duhu uzajamnog razumijevanja.**

**Direktor brodogradilišta »Split« Ante Jurjević-Baja** svečano je predao na upotrebu naš novi putnički parobrod »Proletarka« direktoru Jadranske linijske plovidbe dr. Boži Smodlaka.

**Sekretar Socijal-demokratske organizacije u Trstu Lucio Lonza** založio se za striktnu primjenu sporazuma za rješenje tršćanskog pitanja, dodajući da ovaj sporazum može biti pozitivan dokument Jugoslavensko-talijanskim odnosima, ako se zadovolje njegove klauzule.

**Predsjednik vlade Sovjetskog saveza Bulganjin** izjavio je da sovjetska vlada zauzima pozitivan stav prema nedavnoj izjavi predsjednika USA Eisenhowera, o mogućnosti sastanka predsjednika vlada četiriju velikih sila.

**Voda lijevog krila britanske Laburističke stranke Bevan** pristao je, kako se saznaje, da izađe pred specijalnu komisiju izvršnog odbora Laburističke stranke, koja treba da ispita njegov slučaj.

**Američki ministar vanjskih poslova Dulles** rekao je da će sa londonski razgovori o razoružavanju, koji traju već mjesec dana, voditi dokle god bude postojala i najmanja nada za uspjeh u radu.

**Poslije jednosatnog razgovora između predsjednika USA Eisenhowera i talijanskog premijera Scelbe u Bijeloj kući, objavljeno je saopćenje u kome se kaže, da su pretresani »opći problemi odnosa između Istoka i Zapada«.**

### VODIČANI PODIZU NOVU ŠKOLSKU ZGRADU

Postojeća zgrada osmogodišnje škole sagradena je pred oko četrdeset godina. Danas ova zgrada prostorno ne zadovoljava školske potrebe. Postoji samo šest učionica, manje prostorije za upravu i zbornicu. Danas u školi ima 13 odjeljenja. Krovovi na zgradama nalaze se u vrlo lošem stanju, te propuštaju vodu na više mjesta.

Posljednjih godina je sve veći priliv daka, tako da se redovno upisuje dva odjeljenja prvog razreda, što znači da će za 4 god. biti 8 odjeljenja nižih razreda. U višim razredima već danas imamo šest odjeljenja, što znači da će uskoro biti oko 15 odjeljenja u ovoj školi.

O svemu tome upravitelj škole upoznao je birače na nedavno održanom zboru birača. Svi prisutni su jednoglasno odlučili da će graditi novu osmogodišnju školu, koja će zadovoljiti svim školskim potrebama. Birači su odmah dali i svoje radne obaveze. Ubrzo je komisija odredila mjesto gdje će se graditi nova škola, a prvi radovi će uskoro početi.

M.

## OBAVIJEST

Uprava poduzeća »GRADSKI MAGAZIN« u Šibeniku, poziva sve građane, koji su u razdoblju od 1. VII. 1954. do 29. III. 1955. godine, kupili bilo kakav namještaj u prodavaonici našeg poduzeća (ex Ilekarna Montana) u ulici 12. kolovoza 1941., da se jave u kancelariji poduzeća radi provjer e stvarne prodajne cijene.

Prema podacima utvrđeno je, da je poslova te prodavaonice, naplaćivao veće iznose za pojedinu prodanu robu, nego što je istoj bila stvarna maloprodajna cijena, a osim toga prodavao je robu lošije kvalitete za bolju.

U želji, da naše poduzeće, preko svojih prodavaonica, uslužuje ispravno svoje potrošače, uprava poziva zainteresirane kupce, da se prijave svakog dana od 8-12 sati u prostorijama poduzeća.

UPRAVA PODUZEĆA  
»GRADSKI MAGAZIN«  
SIBENIK



# Povodom 10-godišnjice Muzičke škole

U travnju ove godine navršava se 10 godina od osnutka Muzičke škole u našem gradu.

Inicijativa za osnivanje takove škole potekla je od Kulturno-umjetničkog odsjeka ZAVNOH-a, koji je za vrijeme svoga višemjesečnog boravka u našem gradu zapazio neobičnu muzikalnost ove sredine i njezinu naročitu naklonost muzici, osobito pjesmi.

Dotadašnji muzički život naše grada odvijao se više u granicama amaterizma i diletantizma, osim rijetkih priredaba profesionalnih društava, ili reproduktivnih umjetnika.

Iako je naš grad obilovao mladim muzičkim talentima, oni su, većinom, prepušteni na milost i nemilost kojekakovim privatnim instruktorima muzike, koji su, osim rijetkih časnih iznimaka, za skupe novce, pružali oskudno i površno muzičko stručno znanje. Siromašni su bili isključeni i od takove »blagodati«, jer je zato, prije rata, rijetko kojem talentu uspjelo dočepati se jedne veće stručne muzičke škole i završiti muzičke studije.

Umjesto toga, veoma uspješno su poslovale razne privatne škole, koje su djecu bogatih roditelja podučavale u klaviru više zbog nekog ishitenog aristokratskog odgoja.

Osnivanje jedne stručne muzičke škole u Šibeniku imalo je, dakle, i tu svrhu, da dokrajči takovo nepravedno jednokratno korišćenje muzičke umjetnosti i da spomenuto zloupotrebljavanje njezine plemenite i odgojne svrhe, svede na najmanje moguću mjeru. Zbog toga je nova škola široj otvorila svoja vrata svakom muzički nadarenom djetetu, bez obzira čije je to dijete i kakove su imovinske prilike njegovih roditelja.

Kroz 10 godina svoga djelovanja, škola je uspjela, da privuče velik broj nadarene djece, kojoj je, šestogodišnjim sistematskim stručnim školovanjem u nižoj muzičkoj školi, dala osnovno muzičko znanje.

Oni pak učenici, koji su mu-

ziku zavoljeli u jačoj mjeri, pokazali su sve potrebne uslove za daljnji razvitak i opredjeljenje za muzičku struku. Takovi su nastavili muzičko školovanje u srednjoj muzičkoj školi, koja je do godine 1951. djelovala u sklopu ove, sa priznatim statutom, a poslije toga, zamijenjena tečajevima iz svih razreda srednje muzičke škole, tim učenika, čija je omogućen neprekidni kontinuitet muzičkih studija, sve do prijelaza na muzičku akademiju.

Iako se već u manjim razmjerima pokazuju i izvjesni pozitivni rezultati rada ove škole, bilo kod uspješnih javnih koncerata učenika, bilo kod već nekoliko zapaženih javnih nastupa bivših učenika-ova ove škole u većim gradovima, ipak bi preuranjeno bilo dati jedan prikaz konačnih rezultata, nabrajajući, koji su sve, bilo produktivni, bilo reproduktivni muzički umjetnici dobili svoje muzičke temelje u ovoj školi. Jer treba znati, da sistematsko muzičko školovanje traje punih 14, odnosno 15 godina i to 6 godina u nižoj, 5 u srednjoj muzičkoj školi, te 4, odnosno 5 godina (dirigenti i kompozitori) pri muzičkoj akademiji, ili konzervatoriju. A tek u ovoj godini I. klasa završava srednju muzičku školu.

Međutim, kada se znade, da kroz ovu školu svake godine prođe preko 100 učenika-ova, od kojih preko 90% sa pozitivnom uspjehom, i ako svi učenici ove škole polazu godišnje ispite pred naročitim ispitnom komisijom, takovo kolektivno ispitivanje i ocjenjivanje isključuje svako eventualno pojedinačno zastranjanje u kriteriju ocjenjivanja. Nadalje, kada se znade, da se u ovoj školi predaje ništa manje nego 32 stručna i teoretska različita predmeta, što predstavlja veliko opterećenje za učenike i nastavnike (škola ima svega 7 stalnih i 2 honorarna nastavnika), te da svi učenici-ova ove škole, ili pohađaju razne druge općeobrazovne škole u gradu, ili su pak zaposleni kod raznih ustanova, tvornica i poduzeća

te kada se k tome još doda, da preko 80% učenika-ova nema vlastitih muzičkih instrumenata, nego vježba na školskim instrumentima, onda se može tek uočiti kolike napore ulažu i učenici i nastavnici-ovi u postizavanju tako dobrih rezultata. To ujedno dokazuje, da je škola već zahvatila duboko korjenje i da je njezina daljnje postojanje i razvijanja potrebno i našem gradu i našoj zajednici.

Međutim, kako se ovdje radi većinom o nadarenoj djeci, čiji roditelji nisu u mogućnosti da kupuju danas vrlo skupe muzičke instrumente, a i sama škola oskudijeva takovim instrumentima, osobito klavirima, koji instrument svaki učenik-ova ove škole mora da uči, bilo kao glavni bilo kao obilgatni predmet, pokazuje se neophodna potreba da škola pribavi još nekoliko takovih instrumenata. Osim toga potrebno je nabaviti još nekoliko gudačkih instrumenata: viola, violoncella, kontrabasa, a osobito violina, jer takav instrument ove godine uči 33 učenika-ova. Od duvaćih instrumenata, ova škola nema niti jedne klarinete, obou, engleski rog, fagot, kontrafagot, trubu, trombon, korna, tubu, te niti jednu udaraljku (bubnjeve, timpane, činele i t. d.). Škola nema harmonijuma, koji instrument je potreban i za vršenje teoretske nastave. Zatim nema ni harfe.

Bez svih tih instrumenata, kao najvažnijih učila i nastavnih sredstava, djelovanje škole je skućeno i ograničeno samo na one instrumente, sa kojima raspolaze.

Njezin glavni zadatak je da osposobljava mlade muzičke kadrove za sve vrste muzičkih instrumenata. I, zato je potrebno taj problem jednom odlučno zahvatiti i ovoj školi pribaviti sve navedene neophodne potrebne instrumente. To će ujedno biti najbolja nagrada prigodom prvog njezinog skromnog jubileja.

B.

## Građani pšu

### „Liječnik odbio da u gradu pruži pomoć“

Bez obzira na Zakon o štampi molim vas, da uvrstite u rubrici »Građani pišu« odgovor na članak »Liječnik odbio da u gradu pruži pomoć«, koji je objavljen u vašem listu br. 135.

Normalno je da svaki čovjek smatra svoju bolest najtežom i najhitnijom, a liječnik je, međutim, u situaciji da bude dnevno u dodiru s nebrojenim nevoljama suljudi nastojeći da svaku pojedinu nevolju prosudi objektivno i realno. Takav je slučaj i suca Bauera, nepotpisanog autora spomenutog članka.

Ja sam se 18. III. o. g. prvi put susreo s imenovanim i na njegovo razlaganje, koje je trajalo oko pola sata, došao do zaključka, da se ne radi ni o kakvom hitnom slučaju. Priznajem, da je svakom čovjeku njegov slučaj najhitniji, ali to još ne znači da ga svatko takvim mora smatrati. A iz samog njegovog članka jasno je vidljivo, da se radi o kroničnoj bolesnici, koja može, ako ne odmah a ono nakon par dana, doći lično u ambulantu. Konačno, ako može seljak brodom ili običnim kolima doći do ambulante, čemu se ne može član soc. osiguranja poslužiti sanitetskim autom? Ne može, jer je najkomotnije zvati u kuću, a da se kod toga ne pita kad je liječnik tog dana završio radom, koliko je radio, kad je ručao i da li je uopće ručao.

U članku Bauer piše kako je njegova supruga »već jednom bila žrtva nesavjesnog liječnika«. Meni je pričao, da je žrtva tro-

jice nesavjesnih liječnika. Kad sam uvidio na temelju pokazanih nalaza, da se radi o dužoj kroničnoj bolesti kod koje se mnogo ne može pomoći lecnou sam se, da se prihvatim tog liječenja, jer svaki neuspjeh u liječenju pisac članka tretira kao »nesavjesno« liječenje.

Na koncu želim odgovoriti zašto imam privatnu ordinaciju. Ja je nemam. Nijesam nigdje ni istakao ploču da ista postoji, a primam privatno samo silom prilika, jer ne mogu da odbijem ljude. Jer ne mogu tvrditi, da uopće ne primam bolesnike bio sam prisiljen da je prijavim, ali je zato ne reklamiram. Zahvalan sam svima onima, koji mi ne dolaze u stan, jer sam umoran od posla i jer nijedan čovjek nije mašina, a i najboljoj mašini dođe jednom kraj!

Na drugo pitanje mogu odgovoriti piscu članka, da nijesam trgovac i da ne nudim »svoje znanje i usluge uz naplatu bolesnicima«, već idem, ako je potrebno, u kuću bolesnika i besplatno. Samo mogu reći, da temelju vlastitog iskustva, da od sto kućnih posjeta 60 može doći u ambulantu. To može potvrditi svaki liječnik ne samo u našem gradu, već i u drugim mjestima.

Na selo, družu Baueru, ne bih išao, jer u neuropsihijatrijskoj grani se na selu pomoći ne može jednim jednim pregledom. To znaju naši ljudi na selu, pa me i ne zovu, već se kojekako muče da bolesnika dovedu u grad na pregled.

Konačno, da li bih bio kriv da se je dogodila u tom slučaju gora nesreća? Mislim da ne bih, jer ja nijesam jedini liječnik u gradu. Autor članka, kao član soc. osiguranja, ima na raspolaganju liječnike, kojima je kućni posjet dio njihova redovnog rada. Hitnu stručnu pomoć i iz nauke o društvenim i životnim bolestima mora znati pružiti i svaki liječnik opće prakse.

Završavajući, družu uredniče, zahvaljujem na ustupljenom prostoru s molbom, la se u budućim u sličnim slučajevima provjeri stanje stvari, a onda postupi po socijalističkoj etici. U protivnom bi bilo mnogo članaka, a liječnik bi iza završenog svog redovnog rada, kako ne bi morao u nepriliku da se o njemu piše, morao da ide od kuće do kuće dok ga konačno ne izda tu snagu. A ja se pitam: Tko bi onda sutradan radio mjesto njega na njegovom radnom mjestu? Ima li pravo i liječnik da se odmori nakon svog redovnog dnevnog posla? Svaki čovjek bi trebao da bude koliko toliko kadar, da sam prosudi točnost svog subjektivnog mišljenja, a konačno još se nije rodio čovjek, koji bi svakome mogao ugoditi.

Konačno mislim, da bi bilo korisnije da sam utrošeno vrijeme za ovaj odgovor, upotrebio u bolnici u korist bolesnika. Zbog toga na eventualne buduće napade ne kanim više odgovarati u novinama, već samo svojoj sazvjesti.

Dr. Teodor Ostojić

# „Anna Christie“ na šibenskoj sceni

Scenska obrada životnog udesa zavedene mlade djevojke, sa happy endom ili bez njega, otrcala se — hvala i dragom filmu! — toliko, da samo istinski veliko dramsko djelo može biti sceniskim izrazom jedne stvarnosti s kojom smo se toliko puta susretali. O'Neillova »Anna Christie« nije takvo djelo. Tu je toliko banalnosti, toliko deklamatorike, toliko naivnosti u dramskom zapletaju i raspletaju, toliko jevtinih efekata, da je prosto nemoguće vjerovati. Ne kroz radnju, nego kroz jedno more izdeklamiranih izjava i banalnih ispovijedi, gledalac upoznaje junake drame. Previše je knjiškoga, papirnata, a premao životnoga, realnog. Mat Burke, brodolovac, biva u bunilu izvučen na šlep, da u roku od deset minuta otkrije »mogućnost novog života« i banalnim lirizmom očituje Anni ljubav (i ova nje mu); ova se na šlepu pročišćava, produhovljuje (opet banalnim lirskim izjavama). Sve bi bilo lijepo da ne dolazi do samookričja »falinge«: Anine prošlosti. Ali, eto, dovoljna je jedna mala Annina izjava u četvrtom

činu (režiser, kome je, očito, tih banalnosti bilo i previše, precrtao je potkrepu te izjave Anni-om zakletvom na križicu sa Matove kolajnice), pa koicidencija ukrcanja Burkea i Aninog oca na istu ladu (jevtina slučajnost), boca whiskyja (pri ručku, dakako, baš tri na broju čašice), i: »Skol!« — sve je u redu, happy end je tu i Mat ga, dakako, mora pojačati banalnom izjavom o unučiću, za čiju će se brzu pojavu on postarati!

Slabu O'Neillovu dramu nisu mogli spasiti, kraj svega napora, ni režiser, ni izvođači.

Režiser Merle uložio je mnogo truda da ovo scensko djelo približi Ibsenovskoj drami, precrtao je mnoge banalnosti, pokušao »Anna Christie« učini uvjerljivom slikom jedne životne stvarnosti, nažalost, bez uspjeha. Neravnim likovima, temperamentnom njihovom dijalogu trebalo je ipak dati odgovarajući okvir, osobito u prvom činu, u kome pristanište premalo osjećamo (pisac je to učinio brodskim sićenama, ali ove su se jedva čule). Ni u pogledu pojedinih likova režija nije bila sretna.

## Jedna uspjela predstava studenata

U utorak, 15. III. izveli su studenti Filozofskog fakulteta suvremenu američku komediju Herberta Hughha »Jednom u sto godina«.

Naoko površna i samo zabavna, ova komedija nosi u sebi jetku ostricu uperenu protiv seksualnog odgoja i morala suvremene Amerike, predstavljeno Slaterom i O'Neillom. Komika, koja se potpuno nalazi u dijalogu, nije plitka ni papirnatna. Ona ima svoju pozadinu i mi, smijući se Slaterovim doskočicama, rugamo se zapravo glupim zasadama jednoga preživjelog morala, kojega doduše i Slater izvrće ruglu, ali samo zato, da opravda vlastiti nemoral. Fabula, koja nije naročito interesantna, značajki je iskorištena za psihološko motiviranje ličnosti i vođenje živog i duhovitog dijaloga. Rasplet sa happy endom tipično je američki, ali ovoga puta nije izgledao tako usiljen i neopravdan, kako ga gledamo u mnogim njihovim filmovima. A što da kažemo o ličnosti komedije? Patty je tipična američka djevojka, simpatična i savitljiva. Ona ima svoj ideal glumu, ali, prilagodavajući se životnim prilikama, traži svoga čovjeka i svoje mjesto pod suncem. Prirodnim ženskim instinktom, ona spoznaje Donovu vrijednost, zavoli ga i čini sve, da ga uspije držati. Don je predstavnik onog tipa mladih Američana, koji se izdigao iznad romantičnih ljubakanja i pseudointeligentnih sredovječnih donhuanština, koji, opterećen svojim kompleksima i pritisnuti neumoljivim vremenom, traži sebi slično biće, koje će mu pomoći svladati teškoće njegovog industrijaliziranog života, sa svim njegovim dobrim i lošim stranama. Njemu fizičko posjedovanje žene ne predstavlja nikakvo zadovoljstvo, u koliko nije svijestan, da je zaista voli. Nasuprot njemu stoji određeni i alkoholicirani Slater. Bogataš i besposličar, živeći nepošteno i nemoralno, predstavlja onaj soj ljudi, čiji su dani odbrojani i koji s njim i njemu sličnima doživljava svoj labudji pjev.

Režija Ive Livakovića pošla je putem one u zagrebačkoj »Komediji«. Bazirajući predstavu u glavnom na komici u dijalogu, ona je podvukla sukob ovih dvaju morala, koji zapravo sačinjavaju okosnicu komedije. Slijedeći težnje suvremenog teatra, Livaković je punu pažnju posvetio govorenoj riječi, dok mu je mizanscen mršav i neinvenciozan. Uslijed toga, ono malo situacio-

ne komike, što je ima u djelu (na pr. O'Neillov nastup) ostaje neiskorišteno i kvari opći dojam predstave. On je iznanično smjelim i duhovitim rješenjem, koristeći suflersku kabinu kao izlaz iz lifta u prologu i epilogu. To su bile najbolje režirane scene: Prigovorili bismo jedino žutom osvjetljenju, koje ne pristaje prvom ljubavnom susretu dvojice mladih ljudi, tim više, kad je naslov komedije u originalu »The moon is blue«.

Scenski okvir predstave bio je loš. Terasa Empire State Buildinga rješana je primitivno i neukusno, dok je Grashamov stan bio opterećen suvišnim detaljima. Uopće, nepojmljivo je zašto scena u Šibeniku još uvijek rješava na tako nesuvremen način, sputavajući glumca i doživljavanju teksta.

Vanja Billić u ulozu Patty, bila je najbolja. Ispočetak onako dražesno naivna, kasnije onako zabrinuta, da bi nas, najzad, na Empire State Buildingu ponovo »ulovila« svojom ljupkom naivnošću, u kojoj se naslućivao prizvuk sreće siromačne djevojke iz Brooklyna-njena nas je Patty. O'Neill oduševila. Donald Greshama uspjehom je tumačio Nenad Gold. Šteta je jedino, što nema ljepši organ, tako da se njegova inače fino modolirana riječ, nekako sirovo doima našega uha. No, i pored toga, njegov je Don bio do kraja uvjerljiv, to se pak, naročito osjetilo u drugom činu u scenama ljubomore, tako da je on u tome dijelu bio bolji i od zagrebačkog glumca, T. Anića, koji je tu ulogu kreirao u »Komediji«.

Kao Slater nastupio je Ivo Livaković i dao dosta dobru loogu, premda mnogo slabiju od njegovih vanrednih Nušićevskih kreacija. Kreirajući blaziranog dangubu Davida Slatera, on se u mnogome oslonio na tu kreaciju Borivoja Šembere i tamo, gdje se nije najviše držao, bio je bolji, nego u ostalim momentima. No, unatoč tome, njegov Slater nije bio namješten, ni neproživljen, nego je djelovao iskreno i neposredno. U epizodnoj ulozu O'Neillova nije se dobro snašao Siniša Pecelj, budući da je u zadnjem času zamijenio V. Marčića.

Gledajući ovu izvedbu stekli smo dojam, da se ne radi o pukim amaterima, već o »učinjenim glumcima«, da se tako izrazimo. Apstrahirajući sitne nedostatke, kao i nespretnosti prilikom promjene kulisa, predstava je uspjela, kako smo to i u naslovu ustvrdili.

R. D.

Martha Owen nije megera, nego »veteran ljubavi«, ali još ne na dnu života, jer već godinama kao konkubina prati ladara Christophersona, pa nije imalo smisla scenski je dati kao drolju. Mat Burke nije 20-godišnji mladić, nego čovjek bar deset godina stariji, mornar koji je prošao mnogo toga i zaželio se boljeg života. Sve reakcije »trija« ove drame (Chris, Anna, Mat) gotovo su jednake, šablonizirane, nedistingvirane.

Annu Christie kreirala je Ana Regio-Mrša, vrlo dobro u scenama histerične eksplozije, slabije u scenama lirizma i tihe boli ali tome je kriv tekst. Prijelazi nisu isforsirani. Akcenti su bili nešto prejakti, igra u trećem činu preotmjenjeno dramatična (treba li baš padati na pod ili preko sanduka?). Nesumnjivi dramatiški talent Anu Regio došao bi do velikog izražaja u komadima Ibsena i Krleža.

Vlastimir Ristić, kao Chris Christopherson, dao nam je najbolje igrani lik ove slabe drame. Ristićev Chris izrađen je do sitnice vjerno, u žalosnoj komičnosti pijanca i tragičnosti oca uspio je da donekle zabriše autorove manjkavosti.

Mat Burke Ranka Kovačevića otkrio nam je talentiranog mladog glumca, sa mnogo tragova školskog u najboljem smislu ove riječi, ali neadekvatnoga liku jednog rabijatnoga mornara-ložnjača O'Neillove drame. Scene divlje srdžbe pretvarane su u nemotni očaj i bol efektima kojima nema mjesta (na pr. ono stezanje glave objema rukama u trećem činu). Dinamičnost radnje nije iziskivala do iznemoglosti opetovano šablonsko širenje ruku i provokatorni stav za borbu, i trajnu, nenijansiranu bujicu riječi. Ni velikogospodsko silaženje niz stopenarje u kabinu nije bilo odgovarajuće, ni padanje do nogu Anni. Ranko Kovačević, kao i Šefika Korkut, mlad je glumac i dolazi na našu scenu kao apsolutno škole za glumu, sa lijepom pojavom, izraženim temperamentom i dobrim poznavanjem scena, pa će, nema sumnje, ove njegove osobine doći do svog punoga izražaja u boljem i bolje pripremljenom djelu nego što je »Anna Christie«.

Dužanka Ristić, osuđena da Marthu Owen dade kao drolju, nije iznevjerila režiju, te je dala lik propale žene od 60 godina, mjesto lika mnogo mlade veteranke sa 20-godišnjom »praksom«, u skladu s intencijama ove.

Epizodisti: Albert Drutter (krčmar Johnny), Branko Matić (konobar Larry), Ante Balin (listonoša), Krešimir Zorić i Antun Budak (lučki radnici bili su vrlo dobri, osobito Matić, čija je mala uloga dala najbolje što se može poželjeti. Njima, u velikoj mjeri i svima ostalima, treba ipak zamjeriti (jedamput zauvijek) usiljenost smijeha, glasovno reproduciranje ovoga po književnom tekstu kao neprirodni »he-he-he«, a Balinu, ktome, karikaturu poštara.

Scenu je vrlo dobro postavio Nikola Lovrić-Caparin. D.

## OBAVIJEST

Obavještavaju se sva lica rođena 1920. godine, sa teritorija Gradske općine Šibenik, da se odazovu drugarskom sastanku, radi proslave 35-godišnjice, koji će se održati u prostorijama Mjesnog sindikalnog vijeća u Šibeniku, dana 5. travnja o. g. u 18 sati.

Za informacije obratiti se na telefon br. 308.

Inicijativni odbor

## ZAHVALA

Zbog uspješno izvršene operacije, kojoj se podvrgla moja supruga, toplo se zahvaljujem dru. Srećko Postružniku, primariusu ginekološkog odjeljenja Opće bolnice u Šibeniku, kao i dru. Monti, te ostalom osoblju bolnice.

Mate Adum



## gradske vijesti

### Komunalna djelatnost

RADOVI NA ELEKTRIFIKACIJI SRIME I KUPALIŠTA IADRJE započeli su ovih dana i skopom jama na relaciji Srime-Jadrija. Mještani Srime vrše ove radove na dobrovoljnoj osnovi. Istovremeno sa posravljanjem stupova izvršit će se instalacija ulične i kućne rasvjete u Srime. Predviđa se, da će, po ed Srime, i kupališta Jadrija još u toku ove godine dobiti električno osvjetljenje.

UŽURBANO SE NASTAVLJA IZGRADNJA STADIONA »Rade Končar«. Pored izvrsnog tloja radnika, radove na igralištu obavljaju i pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Za sadu se vrši nasipavanje samog igrališta, kako bi još u toku mjeseca travnja NK »Šibenik« mogao započeti s odigravanjem nogometnih utakmica. Radove izvodi novoosnovano poduzeće »Pit«.

U ULICI JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMJE, već je postavljena vodovodna i kanalizacijska mreža.

### Šibenik kroz tjeđan

#### Narodno kazalište

**Četvrtak, 31. III — POTEZ KISTOM** — drama od P. Budaka — predstava za đake. Početak u 19 sati.

**Subota, 2. IV. — POTEZ KISTOM** — predstava za građanstvo. Početak u 20 sati.

**Nedjelja, 3. IV. — SEVA** — opereta od F. Lehara. Početak u 20 sati.

#### Kinematografi

TESLA: premijera američkog filma — ZASJEDA — Dodatni: Filmske novosti br. 10. (do 4. IV.)

Premijera američkog filma u bojama — ALICE U ZEMLJI ČUDESA — Filmske novosti br. 11. (5.—8. IV.)

SLOBODA: premijera švedskog filma — SVADBENI VIJEŃAC — (1.—5. IV.)

Premijera talijanskog filma — ON I SEDAM LOPOVA (6. do 8. IV.)

#### DEŽURNE LJEKARNE

Do 2. IV. — I. narodna ljekarna — Ulica Božidara Petranovića. Od 2.—6. IV. — II. narodna ljekarna — Ulica Bratstva i Jedinstva.

#### IZ MATIČNOG UREDA

##### RODENI

Vinko, sin Frane i Mile Mku-landra; Sime, sin Stipe i Antice Panjkota; Ljerka, kći Mije i Edite Balen; Joso, sin Ive i Jele Erak; Mira, kći Križana i Vice Šestan; Davor, sin Drage i Zorke Skugor; Milena, kći Sime i Vinke Milošević; Goran sin Ivica i Bahrije Cvjetković; Nikola, sin Miodraga i Stanislave Jelić; Mirjana, kći Jose i Pavice Kozić; Neda, kći Jose i Marije-Rajne Zorić; Ivo, sin Ive i Ane Lakoš; Ljubomir, sin Ljube i Marije Gović; Davorka, kći Grge i Dobrile Bogdanović; Anka, kći Vice i Blaženke Dulibić i Vesna, kći Ante i Marije Knežević.

##### VJENČANI

Waitkus Joseph, oficir trgovačke mornarice — Pernić Doroteja, ml. knjigovodna.

##### UMRLI

Jović Drago pok. Jadre, star 69 god.; Bilan Ljubica rod. Berdica, stara 70 god.; Melvan Matija Paškina, stara 19 god. i Matić Luca rod. Lokas, stara 60 god.

#### PRODAJA ZGRADE

PRODAJE SE JEDNA TROKATNICA sa dva magazina i ostalim nuzprostoriama. Obratiti se u ulici Jurja Barakovića br. 9.

## SPORT

### NEKULTURNO

Na niz očitih povreda pravila nogometne igre publika je negodovala. I s pravom! No ono s nabacivanjem pogrdnih izraza na adresu suca, zatim bacanja kamenica na igralište nije svojstveno našem socijalističkom sportu. I za svaku je osudu! To se odnosi na onaj mali broj zagriženih navijača. Oni tome ne samo što štete klubu već i gradu u kojem žive. Stoga su naišli na jedno-dušno negodovanje čitave naše javnosti, koja sa punim pravom osuđuje takove grube i nepristojne ispade. I nekulturne u svakom pogledu. Ti isti stvorili su nesnosnu atmosferu, i poslije završetka utakmice, kada su upavši u igralište, htjeli da fizički obračunaju sa sucem. To nije u ni kojem slučaju sportski i fer. Njih kao i one koji su onemogućili slobodan prolaz prijevoznim sredstvima u pravcu grada, kao i one koji su pokušali napasti kamenjem autobus u kojem su se nalazili igrači i vodstvo »Splita« zajedno sa sucem, treba da stigne zaslužena kazna, kako bi se slični izgredi jednom zauvijek odstranili sa sportskog terena.

#### POTREBA IZGRADNJE STRELIŠTA

25. o. mj. održana je godišnja skupština streljačke družine »Zdravko Bego«. Na skupštini je iznesen rad od 1951. do danas, Konstatirano je da se moglo mnogo više učiniti na omasovljenju družine i kvaliteti streljaca da su postojali uslovi za to kao na pr. zračna streljana i, bar donekle, urednije strelišta. Nije se posvetila dovoljna briga ovoj grani sporta i od strane mjesnodavnih faktora u gradu. Družina je bila prepuštena sama sebi, i rad se sveo na minimum.

Zadnje vrijeme počelo se voditi računa o streljaštvu, što najbolje pokazuje razumijevanje NO-a gradske općine Šibenik za dodjelu terena za novo strelišta, gdje bi se prišlo izgradnji jednog solidnog i solidnog terena za gađanje.

Diskusija i prijedlozi pokazali su da ima interesa u gradu, a naročito kod omladine za streljaštvo. Treninzi su određeni u srijedu popodne i u nedjelju ujutro. Obzirom na skoro prvenstvo kotara i zone (cijele Dalmacije) u nedjelju dana 27. III. 1955. izvršeni su od članova družine manji kameni popravci na strelištu i kratko gađanje.

Osim nove uprave, u koju je ušlo 5 lica, osnovana je i komisija za instruktazu i kvalitet, kojoj je dužnost da uzdiže stručnost članova putem teoretskih predavanja i samog treninga na streljaštvu.

Kroz diskusiju je apelirano i na mjerodavne faktore u gradu da pruže što izdašniju pomoć družini, kako ni naš grad ne bi zaostao u tom pogledu iza niza naših gradova u Hrvatskoj a koji su taj problem već javno riješili.

#### SOŠK (SKRADIN)

»PRVORAC« (VODICE) 3:1 (2:0)

U nedjelju je pomladena momčad skradinskog SOŠK-a, na svom terenu, pobijedila požrtvovnu momčad iz Vodica s rezultatom 3:1. Domaća ekipa je prema prikazanoj igri zaslužila pobjedu. Kod SOŠK-a su se istakli Čvrlićko i Žura, a kod »Prvoraca« srednji pomogač.

Sudijo je Dobrota iz Skradina dobro.

M. B.

#### Hrvatsko-slovenačka liga

## „Šibenik“ je trebao pobijediti

„Šibenik“ - „Split“ 2:2 (2:1)

Igralište u Mandalini. Prvenstveni susret Hrvatsko-slovenačke lige. Vrijeme lijepo. Teren težak za igru. Gledalaca preko 1.500. Sudac Reić iz Splita slab. Zgoditke postigli Zorić u 11. i 16. minuti za »Šibenik«, a Prlain i Katavić za »Split«.

SIBENIK: Bašić, Batinica, Erak, Blažević, Iljadica, Tambača, Zorić, Bego, Đurić, Tedling, Stošić. Trener J. Crnogača.

SPLIT: Vidović, Čelan, Boban, Duplančić, Krstulović, Baranović, Katavić, Ivanišević, Grubić, Ivić, Prlain. Trener L. Kaliterna.

Za nedjeljnu utakmicu protiv »Splita« vladao je u Šibeniku velik interes, što pokazuje i relativno brojna posjet. Osim onih najvratrenijih, malo je tko očekivao pobjedu domaćih, tim više što su osam dana ranije u susretu protiv »Slavena« prikazali napadno slabu igru.

Medutim, već prva minuta razbila je sumnje kod brojnih gledalaca. Igralo se na prvu loptu, dugačkim pasovima, snažno i poletno. Već odavno tako nisimo navikli gledati domaću jedanaesticu. Protivnik je bio zbunjen, lopte se rijetko kada dočepao, a i onda kada ju je imao, ubrzo je postajala plijenom domaćih igrača. Kada se protivnička momčad počela »trijezniti«, a to je bilo već u 16. minuti, njihova mreža je bila pogodena — dva puta. U tom razdoblju »Šibenik« je često pucao, a osobito Zorić koji je bio veoma raspoložen. On je u 7. minuti kod stanja 0:0 načas zaustavio dah gledaocima. Poslije jedne brze kombinacije čitavog navalnog reda on je porurio s desne strane i na 14 metara od vrata dobiveno loptu je iz volje veoma oštro šutirao. Gledaoci su je već vidjeli u голу. Ne! Sigurnom intervencijom Vidović je obranio taj dosta opasan udarac. Znatna premoć domaćih odrazil se i u zgdicima. U 11. minuti Zorić je ponovo odapeo i lopta je odsjela u mreži. Udarac je bio tako iznenadan i precizan da Vidović nije mogao ništa učiniti. Svega pet minuta kasnije bio je prisiljen da opet vadi loptu iz mreže. I ovoga puta akcija navalnog reda domaćih bila je iznenadna i Zoriću ništa nije preostajalo drugo nego da prebaci istrčalog vratara. Jedan od braniča pokušao je na samoj liniji gola da promijeni smjer lopti, no ova se lagano kotrljala, dotakavši mrežu. I poslije drugog zgoditka pritisak domaćih nije jenjavao. Navalna petorka gostiju, i suviše mlaka za ovakove susrete, ni jednog časa nije predstavljala opasnog protivnika. Oni su se nekoliko puta uspjeli probiti, ali samo do šesnaesterca, gdje ih je čekao čvrst zid — Batinica — Iljadica — Erak. Samo jedamput, koliko sam mogao opaziti — uslijed nebudnosti vratara Bašića — u 29. minuti i rezultat je glasio — 2:1. Do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao, premda bio po prikazanoj situaciji na terenu on trebao biti veći u korist domaćih.

Nastavak igre protekao je i dalje u premoći »Šibenika«. 7. minuta bila je prekretnica ove dosad tipičnog prvenstvene, borbene ali fer utakmice. U jednoj brzjoj akciji Zorić je unutar kaznenog prostora bio od protivničkog braniča namjerno zadržan u pucanju i sudac je sasvim nepravedno pokazao na bijelu točku. Ali što je sad uslijedilo — rijetko se dešava na našim igralištima. Sudac mijenja već donjeću odluku na intervenciju igrača »Splita« i umjesto jedanaesterca dosuđuje udarac o zemlju! Igra se preklada. U međuvremenu, dok se udarac imao izvesti sa 11 metara, igrač »Splita« Krstulović demonstrativno na očigled suca

izbacuje loptu van igrališta. Sudac, međutim, na to ne reagira, a publika potpuno ispravno protestira. Između igrača »Splita« i suca nastaje prepiranje, zatim suvišno objašnjavanje sa međanim sucem (onim iz Splita), ali sudac Reić, koji nije dorastao da bude sudac, zahtijeva da se udarac izvede — ali o zemlju! Igra se nastavlja, sa dosta nerвозe i grubosti. »Šibenik« i dalje drži igru u svojim rukama i u jednom napadu Đurićeva lopta pogada gornju stativu. U jednom duelu između jednog igrača »Splita« i Đurića, sudac ovoga udaljuje s igrališta navodno zbog prekršaja, za koji smatram da nije postojao. Od tog momenta Splitani snažno napadaju. Sudac je potpuno »izgubio« glavu. Čni školske griješke u dosuđivanju prekršaja, tako da u više navrata oštećuje i jednu i drugu momčad. Ni oni najstariji ne pamte da je ikada u Šibeniku tako »dobro« sudio jedan sudac. Umjesto da momčad na kojoj je učinjen prekršaj izvede udarac, to čini ona koja je prekršaj učinila! Eto, u takvom nam se svi-

jetlu pokazao sudac Reić. Jednom prilikom teško je ošteti i gostujuću momčad, što nije kaznio jedan očiti prekršaj, izveden rukom u kaznenom prostoru. Valjda se mislio ovime »iskupiti« za ono, što je ranije kardinalnom griješkom osujetio gotovo sigurnu pobjedu domaćih. Pa on ju je zaista i osujetio. U posljednjim minutama igre, za koje smatram da su van regularnog vremena, gosti su postigli izjednačujući zgoditak. Sudac je tobože produžio igru za onaj prekid oko slučaja s jedanaestercom, a koji je prekid on sam i izazvao! Zaista fer od njega! Domaća momčad je prema predvedenoj igri zaslužila pobijediti. Najbolji kod domaćih bili su Iljadica, Batinica, Tambača, Zorić i Tedling, dok su se kod gostiju istakli Katavić, Grubić, Baranović i Krstulović, koji je zaslužio da bude isključen iz igre. Koliko doznajemo uprava »Šibenika« je na ovu utakmicu uložila žalbu, zbog nedosuđenog jedanaesterca i izjednačujućeg zgoditka koji je postignut van regularnog vremena.

J. Jakovljević

## Otvorena veslačka sezona

Neobično blaga zima omogućila je veslačima »Krke« da održavaju redoviti trening na vodi. To im je omogućilo da održe stalnu kondiciju. U nedjelju je na svečan način otvorena ovogodišnja veslačka sezona. Veslači »Krke« održali su cross kroz ulice grada, a zatim je pred društvenim domom predsjednik kluba Iviša Baranović održao kratak govor, u kojem je ocrtao značenje otvorenja sezone, koja je tog dana obavljena i u ostalim veslačkim centrima naše zemlje. Potom su veslači, gdje ih je oduševljeno pozdravilo nekoliko stotina građana. U defileu učestvovalo je devet čamaca, i to tri osmerca, dva četverca, dva člinkera, jedan dvojac i jedan skif. Istog dana navečer u domu JNA održana je društvena zabava.

U narednim mjesecima »Krkaši« će se, pod stručni nadzorom trenera

Linarda Bujasa, pripremati za razna takmičenja, a među ostalim i za državno prvenstvo, na kojem će nastupiti u četvercu sa i bez kormilara, zatim u juniorskom osmercu, seniorskom dvoju bez kormilara i po prvi puta nakon dužeg vremena u skifu. Ove godine »Krkaši« će braniti naslov prvaka u obim četvercima. Težak zadatak imat će u četvercu bez kormilara, jer će im se suprotstaviti i olimpijski četverac splitskog »Gusara«. I dvojac bez kormilara, u kojem je »Krka« prije rata uzastupno osvajala državno prvenstvo, također se marljivo priprema. Prijatelji veslačkog sporta u našem gradu, a kojih nije mali broj, vjeruju da će veslači čamcima pored mulo »Krka«, gdje ih je oduševljeno pozdravilo nekoliko stotina građana. U defileu učestvovalo je devet čamaca, i to tri osmerca, dva četverca, dva člinkera, jedan dvojac i jedan skif. Istog dana navečer u domu JNA održana je društvena zabava.

## Osnovan odbojkaški podsavez za Dalmaciju

Ovih dana održana je u Šibeniku osnivačka skupština odbojkaškog podsaveza za Dalmaciju kojoj su prisustvovali predstavnici »Partizana« i društava iz Zadra, Drniša, Kaštel Starića, Zatonu i drugih mjesta. Delegati su iznijeli stanje u toj sportskoj igri na svom području. Konstatirano je, da postoji velik broj klubova tim više, što pravo takmičenja u Podsavezu imaju i društva »Partizan«.

Vodila se živa diskusija o sistemu takmičenja u ovoj godini. Delegati su bili protiv lica sistema takmičenja barem za ovu godinu, uslijed nedostatka materijalnih troškova. Zaključeno je, da se na području Podsavza za Dalmaciju osnuju četiri centra, i to: splitski, zadarski, drniški i šibenski. Prvenstvo će se održavati u okviru svakog pojedinog centra. Prvaci centara putem turnira borit će se za naslov prvaka Podsavza. Turniri će se održavati u mjestima, gdje to omogućuju.

#### PAZŃJA!

Obavještava se građanstvo da je u kući Štrkalj — Dobrić br. 2 otvorena VODOINSTALATERSKA BRAVARSKA RADNJA, u kojoj se vrši svj vodoinstalaterski i bravarski popravci kao i novi radovi.

dredi Podsavez. Također je donesen zaključak da se održi seminar za suce i instruktore, kojih je na području Dalmacije nedovoljan broj.

Na kraju je izabran sekretarijat Podsavza, koji sačinjavju Mladen Radić, Ante Bukić, Nikica Stošić, Stanko Luštica i Radoje Novak (svi iz Šibenika), te predstavnici pojedinih centara.

M. Z.

#### »SIBENSKI LIST«

organ Socijalističkog saveza radnog naroda za grad i kotar Šibenik

Uredništvo, štamparsko poduzeće »Stampa«

#### Glavni

i odgovorni urednik

NIKOLA BEGO

Tekući račun: Narodna banka Šibenik broj 531—T—292

Rukopisi se ne vraćaju.

Pretpлата za tri mjeseca Din 120.—, pola godine Din 240.—, za 1 godinu Din 480.—.